

t20_flang_2
(TMZftfETozw8YoGmcwuyrnT5s3XQeEcXaj6)

October 27, 2020

Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8_afinsq_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v7_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_xxreal_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k7_flang_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_flang_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (k8_afinsq_1 X0))) \Rightarrow (\forall X3. (v7_ordinal1 X3) \Rightarrow (\forall X4. \\ & (v7_ordinal1 X4) \Rightarrow ((X1 \in k1_flang_2 X0 X2 X3 X4) \Leftrightarrow (\exists X5. (v7_ordinal1 \\ & X5) \wedge (r1_xxreal_0 X3 X5) \wedge ((r1_xxreal_0 X5 X4) \wedge (X1 \in k7_flang_1 \\ & X0 X2 X5)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (r1_tarski X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X2. (X2 \in X0) \Rightarrow (X2 \in X1)) \tag{2}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k8_afinsq_1 \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X2. (v7_ordinal1 X2) \Rightarrow (\forall X3. (v7_ordinal1 \\ & X3) \Rightarrow (\forall X4. (v7_ordinal1 X4) \Rightarrow (((r1_xxreal_0 X2 X3) \wedge (r1_xxreal_0 \\ & X3 X4)) \Rightarrow (r1_tarski (k7_flang_1 X0 X1 X3) (k1_flang_2 X0 X1 X2 X4)))))) \end{aligned}$$